

PAGLAUM

SA PANAHOON SA KALISDAN

ni Joyce Meyer



NEW YORK BOSTON NASHVILLE

Word of Hope Christian Family Church

1103 EDSA, Proj. 7, Quezon City (Across SM
Annex) Tels 8373-30-41 to 44

Unless otherwise noted, scriptures are from the Amplified Bible, Classic Edition (AMPC), Copyright © 1954, 1958, 1962, 1964, 1965, 1987 by The Lockman Foundation. Used by permission.

Scripture quotations marked (NIV) are taken from the New International Version Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Scripture quotations marked (NKJV) are taken from the New King James Version®. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.

Scripture quotations marked (NLT) are taken from the Holy Bible, New Living Translation, copyright © 1996, 2004, 2015 by Tyndale House Foundation. Used by permission of Tyndale House Publishers Inc., Carol Stream, Illinois 60188. All rights reserved.

© 2021 Joyce Meyer Ministries

All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any amount whatsoever without the express written permission of the publisher except for the use of brief quotations in a book review.

Printed in the United States of America.

ISBN 978-1-951225-27-8

Joyce Meyer Ministries

P.O. Box 655

Fenton, Missouri 63026

joycemeyer.org

MGA SULOD

- 5 ANG SINUGDANAN
- 9 Puno sa Paglaum
- 16 Unsay Buhaton kung ikaw ay naa sa
 Lisod nga Sitwasyon?
- 24 KANUNAY MAGLAUM
- 30 Mosalig sa Ginoo sa panahon sa unos sa
 Kinabuhi
- 37 Tanang Butang Bag- o
- 45 Unsay buhaton aron nga adunay kusog
 kung ikaw nawad-am ug kadasig
- 55 Naa ka ba ikaw sa lisod nga Kahimtang?
- 61 Pag ampo alang sa kaluwasan

ANG SINUGDANAN

Nalipay ko kaayo nga imong gipili nga basahon kini nga Libro, siguro nasakitan ka karon, tungod sa mga naghitabo sa imong Kinabuhe karon. Wala ko kabalo unsay imong kahimtang karon, Apan usa ka butang nga makasigurado ako:

Wala ka nag inusara – Gihigugma ka sa Ginoo, Ug gihigugma sab ka namo.

Ang tinuod, gisulat ko kini nga libro pag pagdasig sa imong kaugalingon, ug mahatagan ka ug pag laum sa imong kasing–kasing. Gusto kung masayran nimo karon, nga taliwala sa imong giagian, Ang Ginoo kauban nimo ug walay lisod Kaniya. (Lukas 1: 37) Naa Siyay mayong plano para sa imong ugma, Kay ako mahibalo sa mga hunahuna nga gihunahuna ko alang kaninyo, nagaingon si Jehova, mga hunahuna sa pakigdait, ug dili sa kadautan sa paghatag kaninyo ug paglaum sa inyong kaugmaon. (Jeremias 29:11)

Siguro naa ka sa sitwasyon nga naglisud ka sa imong kahimtang karon, ug dili na ka kabalo ug unsay imong buhaton nga magmadaugon ka sa

imong naagian karon, siguro nasakitan ka karon pisikal, Ug daghang mga tawo karon nga wala na sila kabalo asa sila mokuha ug pagka-on.

Kung nakasinati ka karon ug kalisud sa imong sitwasyon, ug halos na ka moatras, Apan kinahanglan gihapon nga mosalig ug molaum sa Ginoo. Bisan pa, Unsa ba ang pag-laum?

Ang paglaum mao ang pagsalig sa tibook nimong kasing-kasing nga adunay maayong mahitabo. Kini adunay kalambigitan sa atong gisaligan. Kung aduna kay paglaum, ang kasing-kasing puno usab sa kalipay ug kalinaw.

Ang gusto ni satanas, nga mawad-an ka ug paglaum. Gusto niya nga motoo ka nga walay nay maayo nga mahitabo sa imong kinabuhi. Apan gusto sa Ginoo kanato nga mapuno ka sa paglaum, pagsalig sa kahibulongang mga butang nga gikan sa Diyos. "Hinaut nga ang Dios sa paglaum" magapuno kaninyo sa tumang kalipay ug kalinaw tungod sa inyong pagtoo, aron nga pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo magmadagayaon kamo sa paglaum. (Roma 15:13)

Tungod sa pag abuso sa pakipaghilawas, berbal ug emosyonal nga akong naagian sa bata pa ako, nag antos ako. Naandan na nako nga nawad an ug maayong panlantaw ug paglaum.

Daghan ang mga negatibong nahitabo sa akong kinabuhi nga maoy nagtukmod kanako para maglaum sa mga dautang mahitabo pa sa akong kinabuhi, bisag usa na ako ka kristohanon.

Apan gibag-o ako sa Ginoo gikan sa negatibong panlantaw sa kinabuhi ngadto sa kinabuhi nga adunay paglaum, nga nagla-um sa kamaayo sa Ginoo nga anaa kanako. Hinay-hinay, gitabangan ko sa Ginoo nga akong madiskubrihan ang gahum sa pagla-um, ug unsay mahimo niini sa akong huna-huna, ug sa sinulti-an, sa mga lihok ug sa tanang aspeto sa akong kinabuhi. Mao nga karon, bisan moatubang man ko ug kalisod nga sitwasyon sa kinabuhi, pareho anang kapakyasan, dili na ko mawad-an ug pagla-um, tungod kay nakabalo na ako nga ang Ginoo nagalihok alang sa akong kaayohan.

Pwede siguro nga daghan na kaayo ang imong pag-antos sa kinabuhi, kapakyasan ug mura ba ug dili na nimo makit-an ang maayo. Gusto ni satanas nga motoo ka nga wala nay paglaum nga mabag-o ang sitwasyon sa imong kinabuhi. Apan, gusto sa Ginoo nga imong mahibawan nga gihigugma ka sa Ginoo. Ug pwede nimo Siyang masaligan nga makahimo Siya ug milagro taliwala sa malisod nimong kahintang.

Ayaw kawala sa paglaum, Apan molaum ka nga ang kamaayo sa Ginoo maoy imong masinati sa imong kinabuhi.

Ang sulod ani nga libro nagtud-lo mahitungod sa atong Diyos, mga leksyon nga nagpalig-on sa imong pagtoo ug makatabang kanimo para atubangon ang kinabuhi nga adunay saktong panglantaw.

Kanunay nako kini nga gisulti nga ang tawo nga adunay paglaum siya ang tawo nga adunay pagsalig sa pulong sa Ginoo ug dili moatras ug dili siya molampos, bisan taliwala sa mga unos sa kinabuhi, kung mosalig ka lang sa Ginoo, pun-on sa Ginoo ang imong kinabuhi sa kalinaw ug kalipay ug molambo ang imong kahimtang.

Wala ko kabalo kung unsa ang imong kahimtang ug kaagi karon, ug unsa man ang imong kaagi karon, Apan kabalo ko nga gihigugma ka pag-ayo sa Ginoo, nakit-an ka Niya ug tabangan ka Niya. (Roma 8:38-39; Mga Salmo 33:18)

Siya ang Diyos nga paglaum sa tanan, Ug Siya ang makahimo ug milagro taliwala sa imong malisud nga kahimtang.

Pahina 1

PUNO SA PAGLAUM

Usahay masulti nako nga kita ang mga tawo nga gustong makit-an una usa pa motoo. (*Show me generation*) gusto nato nga makita una usa pa motoo. Sa tinood daghan kanato ang maglisud sa pagtoo nga kaya sa Ginoo nga molihok sa atong kinabuhi hangtod nga makita nato ang ebidensya.

Apan ingon ana ang pamaagi sa paglihok sa Ginoo molihok ang Ginoo bisan ug wala nato kina nakit-an.

Apan bisan pa ug wala nato kini nakita, Apan misalig ka ba nga ang Ginoo naglihok sa imong Kinabuhi karon? Misalig ka ba nga ang Ginoo adunay maayong plano sa imong mga anak, ug sa inyo nga managtiayon, ug sa mga butang nga imong giampo sa dugay na nga panahon?

Ang Jeremias 29:11 nag sulti ang pulong sa Ginoo nga adunay nindot nga plano Siya sa imong kinabuhi nga tagaan ka Niya ug padlaum. Salaktud nga pagkasulti, Ang Ginoo nangita ug panahon nga makahimo ug mga maayong butang sa imong kinabuhi!

Siguro lisud pagtratar sa imong kaugalingon nga usa ka sa positibo nga tawo ug puno sa pagtoo ug paglaum. Kung ingon niana, kabalo ko nga egsakto ang imong gibati! Adunay mga tawo nga nahadlok sila tungod sa ilang nasinati nga kapakyasan ug gihuna huna nila basin nga dili na nila makaya kung aduna pay sunod nga kapakyasan.

Ang Diyos ay "Diyos sa paglaum," puno sa grasya ug mga bag ong sinugdanan (Roma 15:13) Sa Ginoo dili pa ulahi ang tanan para sugdan ang patoo ug paglaom.

MGA DAGKONG GILAUMAN

Ang buot ipasabot sa paglaum ay "sigurado ka sa imong gilauman."

Kasagaran gusto nalang nato nga pagpa-abot ug unsay mahitabo. Apan ang gusto sa Ginoo nga molaum kita ug adunay lakip nga katuyoan. Gusto Niya nga Aktibo kita nga molaum sa mahitabo sa atong kinabuhi.

Mao nga ang akong pangutana nimo: Unsay imong gilauman?

Unsay imong nakita sa imong huna-huna ug emahinasyon? Unsaon nimo pagsulti ang mahitungod sa imong kaugmaon? Kung sa pag

bangon nimo sa sayo sa kabuntagon, unsay imong gihuna-huna? Naglaum ka ba nga karon imong maangkon ang imong kalampusan?

Kung ang usa ka babaye ay mabdos, gisulti nato nga siya ay naglaum ug nag paabot, Ug samtang nagkadugay mas naglaum siya nga moabot na kini.

Ang akong pagmabdos kay lahi tungod kay gidala nako sa akong tago angkan ang akong upat ka nga anak, halos sobra sa usa ka bulan ang adlaw sa akong pagpanganak, Gisultian ako sa akong doktor nga ako lang ang babaye nga iyang nailhan nga nagmabdos nga kapareho kadugay sa magmabdos sa usa ka elepante!

Pagkahuman sa matag-bulan sa akong pagpabdos, momata ako sa matag adlaw nga moingon, Karun na ang adlaw kinhanglan kini na ang adlaw!" mag-andam na ako sa akong mga gamit para sa pagpanganak, tungod kay nagatoo ko ug nagalaum nga manganak nako bisag unsang orasa. Sa panahon nga makasinati na ako ug sakit, ang naa sa akong huna-huna nga manganak na gayod ako!

Ingon ani ang gusto sa Ginoo para kanimo, Adunay Siya'y maayo ng plano ang sa imong kinabuhi. Ug gusto Niya nga molaum ka sa

mga maayong butang nga lyang buhaton alang kanimo.

Miingon ang paglaum “Kini na nga sitwasyon ang anaa na naghari sa akong kinabubi sa taas na nga panahon, Apan ang Diyos ay usa ka Diyos sa mga imposible, mao nga pwede pang mabag-o ang tanan nga mga nanghitabo,”

WALA KA PA BA NAWAD- SA PAGLAUM?

Sumala sa akong gisulti, Kaniadto kanunay akong negatibo sa akong huna-huna. Kanunay ko makit-an ang baso nga katunga lang ang sulod kanunay negatibo ang akong panlantaw sa matag sitwasyon.

Mao kana ang hinungdan sa miserable nakung kinabuhi. Ang pagduha-duha ug perming negatibo ay nagpahugno kanato apan ang paglaum ang maghatag ug kalipay.

Ang pagka adunay paglaum ang simbolo nga aduna kitay positibong panlantaw nga panghuna-huna. Ang mga tawo nga adunay paglaum isalikway ang pagka negatibo. Bisan pa giatubang nilang ang mga unos sa kinabuhi, magpabilin ang paglaun sa ilang nga huna-huna, buhat ug sinultian.

Permi nato nga gipaabot nga atong mabati nga adunay paglaum. Apan ang paglaun ay

usa ka desisyon nga mahimong positibo ug dili nagdipendi sa sa atong pagbati. Kung mohimo kita ug lig-on nga desisyon nga maghuna-huna ug positibo, ang atong pagbati mooyun ug mosunod kini.

Gisulti sa Zacarias 9:12 Bumalik kamo sa salipdanan, kamo nga mga binilanggo sa paglaum: bisan niining adlaw ako nagapahayag nga ako magahatag kanimo sa pilo.

Kung ikaw ay wala nawad-an sa paglaum, dili kabalo ang kaaway ug unsay iyang buhaton, pweding padalhan ka niya ug negatibo nga panghuna-huna, apan wala siyay gahum nga pasakitan ka niya kung ikaw ay magpadayon nga mosalig sa Ginoo.

Ang gusto sa Ginoo nga panalanginan ka ug labaw pa sa mga panalangin. (Isaias 61:7) Ang kinahanglan nga atong buhaton, mosalig, motoo, ug molaum sa Ginoo.

PANAHOON NA PARA MAGMALIG-ON

Ang Hebreo 6:19 Ay nagsulti, kini nga paglaum maoy lig-on ug kusgan nga Angkla sa atong kinabuhi, usa ka paglaum nga nagasulod ngadto sa kinasulorang alampoan sa luyo sa tabil.

Ang angkla gigamit sa Bangka para magpabilin siya sa usa ka lugar, Ang paglaum lig-on ug kusgan nga angkla sa atong kinabuhi. Timailhan kini nga kung ang mga nahitabo sa atong kinabuhi dili maayo, mura ba ug ang mga saad sa Ginoo matuman, ang paglaum nagpahinumdom ug nagsulti kanato, "Kuptan nimo sa mga saad sa Ginoo kay mao kini ang adunay katumanan!" Kinahanglan nato nga motikang sa pagtoo para maangkon nato ang saad sa Ginoo.

Gusto nako nga maghatag ug ehimplo. Halos 40 ka tuig na nga miadto ako sa lain-laing lugar aron magtudlo sa pulong sa Ginoo, Peru adunay mga panahon pa gihapon nga sa dili pa ako magsugod sa pagtudlo, mabati nako nga murag dili ako takus ug kulang ang akong kaya para magtudlo.

Sa dili pa ako mosaka sa entablado, ako ng gihuna-huna ang Ginoo nga ubanan Ko sa Ginoo. Mao nga pagsugod nako nga magtudlo, mabati nako ang Iyang tabang ug giya, wala gyod ko gipakyas bisan kanos-a sa Ginoo!

Kadaghanan kaninyo, Ang Ginoo naghulat lang kung kanos-a ka motikang sa imong pagtoo. Hulaton Niya ang imong buhaton ang imong bahin, para makahimo Siya ug kahibulongan nga mga butang sa imong kinabuhi.

Ayaw itugot nga mabug-atan ka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi. Magmakusganon ka ug magmalig-on sa paglaum. Kay kung ang imong paglaun sa Ginoo, dili ka mapakyas ka ug magmalig-on sa paglaum. Kay kung ang imong paglaum sa Ginoo, dili ka mapakyas.

Pahina 2

UNSAY BUHATON KUNG ANAA KA SA MALISUD NGA KAHIMTANG?

Nasinati ko na kini permi, Ug kabalo ko nga daghan sa mga tawo ang nakasinati pud ug kalisod nga sitwasyon sa kinabuhi. Apan nagpasalamat ako sa Ginoo, tungod kay kabalo ko nga walay dili kaya sa Ginoo nga sulbaron!

Tan-awon nato ang kinabuhi ni Jose sa libro sa Genesis (Genesis 37-50) Gisulti sa Bibliya nga siya paborito nga anak sa 12 nga managsoon, Ang iyang mga igsoon nasina kaniya tungod niini.

Usa ka adlaw gisaysay ni Jose sa iyang mga igsoon ang mahitungod sa iyang damgo. Sa iyang damdo ang tanan nga mga igsoon ni Jose miduko. Dili maayo kini alang sa iyang mga igsoon.

Tungod niining panghitaboa, ang managsoon nagkasinabtanay nga ilang pasakitan si Jose. Ang unang plano ihulog nila si Jose sa lalum sa atabay ug biyaan hangtod mamatay. Apan nakadisisyon na lamang nga ibaligya aron

mahimong ulipon sa mga negosyanteng Ismaelita. Ug nagplano sila nga ilang ipatuo sa ilang amahan nga si Jose ay patay na.

Kung nakabalo ka sa istorya natapos kini sa kadaugan, Si Jose nahimong ikaduha sa pinakamataas nga posisyon, sunod ni Faraon. Nakauban niya utro ang iyang pamilya, ug ang tanan iyang gipasaylo.

Ang nahitabo ni Jose nagpakita kini nga unsa man ang nahitabo sa imong kinabuhi, anaa permi ang paglaum. Matuman gihapon ang plano sa Ginoo tungod kay ang tanang butang possible Kaniya!

Bisan pa ang bahin sa istorya nga kinahanglan nato nga makakuhaan ug pagtagad, Ay kung unsay nahitabo taliwala atong gihulog siya sa lalum nga tabay ug katong didto na siya sa palasyo, Ang pagkamalahutayun ang usa ka kinaiya nga nagdala niya sa kalampusan. Tungod sa pagsalig ni Jose sa Ginoo, wala siya miatras!.

KINAHANGLAN DILI TA MOATRAS

Sa atong kinabuhi, Pwede kita nga mahulog sa tabay usahay. Pwede siguru atabay kini sa pisikal nga sakit, panginahanglanong pinansiyal, o problema sa relasyon. Kung mahitabo kini

kinahanglan ng determinado ka biasan unsa pa ang mahitabo, ug dili ka moatras!

Huna-hunaon nimo permi, para aduna kay maayong testimonya mahitungod sa gibuhat sa Ginoo, Kinahanglang usa nimo nga molampos sa pagsulay. Gisulti kini Ni Ginoong Hesus kanato... Gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamog kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagulangan; apan sumalig kamo, gidaug ko na ang kalibutan.”(Juan 16:33).

Dili malikayan nga makasinati ka ug kalisod nga sitwasyon, Usahay mobati ka nga gusto mo na nga moatras. Apan kung magmalig-on ka ug mosalig sa Ginoo, Tabangan ka Niya. Pwede Siyang mohimo ug mga kahibolungan butang taliwala sa dili mayo nga sitwasyon sa imong kinabuhi (Roma 8:28).

Si Winston Churchill ay nagsulti atubangan sa mga mogradwar sa Harrow School, tuig 1941: Dagko o gagmay nga butang dili gyod ta moatras bisag kanos-a

Wala ko kabalo kung ingon ana lang ang iyang gisulti, Apan nagatoo ako nga ang Balaang Espiritu Santo ang nagasulti kanato karon- “ ayaw ug atras, tungod kay daghang gustong buhaton ang Ginoo kanimo karon!.

Dali kaayo ang magdesisyon nga moatras kung anaa sa lisud nga kahimtang. Adunay mga tawo nga usahay bation nila nga wala na silay paglaum, ug wala nay mapadolongan pa, mao nang ang pag atras ang dali nilang mabuhat.

Pagbati nila nga dili sila lig-on o wala silay nahibaw-an o tungod sa mapait nga panghitabo sa ilang kinabuhi sa milabay nga mga panahon, mao nang gihuna-huna nila nga moatras nalang.

Apan ang Balaang Espiritu Santo, ang naghatag kanako ug kusog para magpadayon hangtod molampos, Bisan ang mga panghitabo dili sumala sa atong mga plano.

Ang kapakyasan dili bout ipasabot nga wala na tay kapilian, pwede ka nga makat-on sa imong mga kapakyasan nakat-onan ko nga ang akong kasinatian maoy pinaka maayong magtutud-lo sa akong kinabuhi! Kung ikaw napakyas, bangon utro ug magsugod utro. Makat-onan nimo kung unsay makahatag ug maayo ug dili makatabang nga buhat. Pwede nga higayon na kini para kanimo nga mahimong mas maalam ug lig-on taliwala sa mga babag nga imong nasinatian.

Gusto sa Ginoo nga aduna kay maayong kinabuhi, Apan ang pagkamalahutayon ug

pagtoo sa Ginoo ang gikinahanglan. Ang Balaang Espiritu Santo maoy mogiya kanimo paingon sa maayong plano sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Ang kinahanglan lang buhaton ay molakaw uban sa lyang giya... ug dili moatras!

UNSA ANG BUHATON KUNG NASAKITAN KA?

Ang imong panlantaw mintras anaa ka sa imong "atabay" maoy maghatag ug dakong kausaban.

Hinomdumi, kini ang panahon sa pagsulay, panahon sa paghulma sa imong kinaiya, Kini nga panahon ang gitawag "hilum nga panahon" tungod kay kini ang panahon nga gibati nimo nga murag wala kay nahimo sa imong kinabuhi.

O pwedeng nakasinati ka ug sakit sa imong kinahiladman, ug imong gibati nga murag walay gihimo ang Ginoo nga adunay kalambigitan niini. Apan kinahanglan ka mosalig sa Ginoo sa ingon ani nga panahon sa imong kinabuhi, Tungod kay aduna Siyay buhaton sa imong kasing-kasing para mas kapariha ka Ni Kristo Hesus.

UNSAY IMONG BUHATON KUNG IKAW ANAA SA SULOD SA IMONG "ATABAY"?

- Ayaw ug atras! Sukli ang tintasyon nga nagsulti nga wala nay solusyon ang imong problema. Si Hesus ang katubagan, Kini ang panahon mas moduol ka sa Ginoo ug mosunod ka Niya.
- Ayaw basula ang Ginoo o naghuna-huna ka nga gisilutan ka Niya tungod sa kasalanan. Gigamit lang Niya ang sitwasyon sa imong kinbuhi para makalihok ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ug mintras ang mga panghitabo dili maayo sa imong pagbati, Ang plano sa Ginoo permi para sa atong kaayohan.
- Buhaton pa gihapon ang sakto bisan kung nasakitan kana tungod sa dili maayo nga pagtratar sa ubang mga tawo nimo, buhaton pa gihapon nimo ang maayo para nila.
- Ayaw palayo sa uban tungod kay nangluod ka nila. Hinumduman nimo, pwede kang mahimong makalooloy o gamhanan, Apan dili pwedeng pareho.

Kanunay gamiton sa Ginoo ang ubang mga tawo para lig-onon ka.

- Tumana ang imong mga saad. Kini ang panahon nga ihulma ang imong pagkatawo o kinaiya, Ug giandam ka para dalhon ka sa imong "Palasyo."

Siguro nadunggan na nimo ang istorya sa usa ka asno nga nahulog sa atabay.

Nung nakit-an sa tag-iya ang nahitabo sa iyang hayop, Nakadisiyon siya nga tungod kay lalom ang atabay, ug tigulang na ang iyang asno ay tabunan nalang ang atabay aron sa ingon niana, apil na nga ilubong ang iyang asno.

Gitawagan niya ang iyang mga higala para motabang, Ug sugdan nila tabunan ang atabay nga anaa didto ang iyang asno.

Atong una ang asno muhilak ug nahadlok. hangtod nga namatikdan sa tag-iya nga ang asno nahilum. Iyang gihuna-huna nga namatay na ang iyang asno, Apan dili kini mao ang nahitabo.

Nung gitan-aw sa tag-iya ang iyang asno sa sulod sa atabay, nakit-an niya nga kada hulog ug pangtabon sa likod sa asno, Ang asno ay ihulog niya kini gikan sa iyang lawas ug tumban kini. Ug kini nagpadayon sa pipila ka mga oras,

Hangtod nga ang asno nakatapok ug yuta nga sakto ang gitas-on para pakagawas siya sa atabay!

Aduna kitay nakat-onan gikan sa maong asno. Usahay daghan ang motabon sa atong mga kinabuhi. Pwede kini nga may kalambigitan sa relasyon, pisikal, o sa kahimsog. Apan kini ang panhon nga atong sundon ang giya sa Balaang Spiritu Santo. Ipasabot Niya kini kanimo kung unsaon nimo nga malabwan ang mga pagsulay sa imong kinabuhi, ug buhaton kining tungtungan aron magpadaugon ka sa kinabuhi.

Kanunuy gyod nga adunay babag sa atong kalampusan, Apan adunay pamaaagi nga atong malagpasan kining tanan.

Dili pa ulahi ang tanan-ayaw lang gayod ug atras! Mintras gihimo nimo ang imong parte-nga dili ka mawad-an ug paglaum, padayon sa pag abanti, ug dili moatras-Ang Ginoo matinouron nga buhaton Niya ang dili nimo kaya.

Mao nga kung ikaw ay naa sa malisud mga sitwasyon, ug dili ka kabalo unsay imong buhaton, ayaw ug atras, Tungod kay anaa ka sa saktong lugar para magsugod ug bag-o.

Pahina 3

KANUNAY MAGLAUM

Tungod kay giabusaran ako niadtong bata pa ako, Aduna na akoy kahadlok sa akong kasing-kasing mura ba ug naa pay laing mahitabo nga dili maayo sa akong kinabuhi.

Daghang naghitabo nga dili maayo sa akong kinabuhi, mao nga nabalaka ako permi nga basin aduna pay dili maayo mahitabo sa akong kinabuhi, bisag usa na ako ka kristohanon. Nahinomduman nako sayo sa buntag kung nag-ampo ako sa Ginoo, "Ginoo, unsa kini? nganong ako man kining nahinomduman pirmi?"

Ang Ginoo namulong sa akong kasing-kasing, "Usa kana kadautang panghadloik." Wala pa nako kini nadungog, Bisan pa magkahuman sa pipila ka mga adlaw, Akong nabasa sa (Panultihon15:15) na nagsulti Ang tanang mga adlaw sa mga sinakit mga kadaut man; Apan kadtong adunay malipayong kasingkasing may kombira sa kanunay.

Kitang tanang moatubang ug malisud nga sitawasyon, Kung mahitabo kini, Mahadlok ta ug mabalaka labi na mahitungod sa atong

kaugmaon, Apan kinahanglan nga atong makat-onan sa ingon ani nga sitwasyon mosunod kita sa Ginoo ug sa Iyang mga pulong.

Pwede nato nga ipadayag ang atong pagtoo sa pagsulti nga, "Kabalo ko nga gihigugma ko sa Ginoo, Iya akong ampingan. Misalig ko nga Iya akong hatagan ug panalangin ug kusog, para akong mabuhat ang pede nakong mabuhat, Ug adunay maayo nga mahitabo taiiwala ani nga sitwasyon."

AYAW KAHADLOK!

Dili gusto sa Ginoo nga maulipon ka sa kahadlok kung ang mga naghitabo kanato ay dili makalipay. Gusto Niya nga mosalig kita sa mga maayong butang ug magpabilin mosalig Bisag unsay mahitabo.

Ang duha ka pulong nga makatabang kanino para mahimo kini: Ayaw kahadlok.

Unsa ang kahadlok? Mao kini ang yanong paglaum sa dili maayo nga kaagi sa kinabuhi-kini ang sukwahi sa paglaum.

Pwedeng dili masabtan sa mga tawo nga aduna silay pagkahadlok matag adlaw. Nahadloki sila moadto sa trabaho, hadlok sa taas nga trapiko sa karsada, hadlok sa paghugas ng plato,

hadlok maglaba, hadlok sa pagputol sa mga sagbot, hadlok magluto, ug bisan unsa pa nga pagkahadlok sa kinabuhi.

Apan ang kahadlok kawaton niya ang atong kalipay sa matag adlaw. Mao kini ang magdala kanato nga mawad-an ka ug paglaum sa kinabuhi. Hinuon, giawhag ko ikaw nga mohunong sa pagka miserable sa mga sitwasyon nga dili man gayod nimo kayang bag-uon. Pugson nimo nga ikaw ay malipayon ug pasagdi nga ang Ginoo mulihok sa imong kinabuhi!

Sa tanan nga sitwasyon, kinahanglan nato nga aduna kitay kinaiya nga mosulti, "Mahimo ko ang tanan nga kaya nakong buhaton, Ug dili ko mohunong sa malipayon nga kinabuhi, unsa man ang mahitabo... Dili ako ang nagplano ani nga mga butang,"

Wala ko nagsulti nga kini ang magpawala sa inyong mga prolema, Apan kung imong piliion nga dili ka mahadlok, sigurado nga mamaayo ang kahimtang sa imong kinabuhi!

MAGKAT-ON NGA MAGMALIPAYON BISAN SA MGA GAGMAY NGA BUTANG

Ang pagka adunay malampuson nga kinabuhi dili lang nagsumikad sa mga "Dagkong."

Butang sa kinabuhi- kini ay nagsugod sa mga gagmay nga butang. Gusto sa Ginoo nga aduna kitay malapuson ug kalipay sa matag aspeto sa atong kinabuhi, ug ang kapildihan sa kahadlok usa ka dako nga bahin niini. Ang atong pagpili nga adunay positibo ug malaumom nga kinaiya maghatag ug kabag-uhan sa atong kinabuhi!

Tinood nga adunay mga ginaggmay nga mga butang sa atong kinabuhi nga dili kaayo maghatag ug kalipay, bisan pa, dili dapat gubon ang atong matag adlaw, Naa sa ato ang pagpili kung unsa nga kinaiya nga aduna kita.

Kinaiya na nako nga buhaton ang mga buluhaton sa manimalay. Ang akong bana nga si Dave nagdula ug golf, ang among mga anak nagkakalat or tagawaskag sa balay. Nagluto ko, nahugas sa mga plato, ug naglaba, Gusto nako nga mahibaw-an kung naa bay nagpakabana kanako!

Sa tinood lang, wala may nagpugos nako nga buhaton kining tanan. Gihimo nako ang tanan tungod kay gihigugma nako ang akong pamilya, Apan, wala nako nabati ang kalipay sa akong gihimo tungod kay negatibo ang akong kinaiya.

Pwede nga ang imong sitwasyon dili pareho sa mga trabaho sa panimalay, Apan kita tanan

natintal nga magmasulub-on sa kinabuhi ug nahadlok.

Bisag ang panghitabo sa atong kinabuhi lisud ug dili makalipay, pwede pa gihapon kita nga positibo sa atong kinabuhi. Ug kung buhaton nato kini miuyon kita sa Ginoo, Tungod kay ang Diyos permi positibo.

IPUNTING ANG PANLANTAW SA POSITIBO

Kung ikaw ay nag-atubang sa negatibong sitwasyon, ipunting ang imong panlantaw kung unsa ang maayo!

Pananglitan, kung nahunong ka tungod sa trapiko, "Isulti kini, nag hinay-hinay ko ug murag naulahi, Siguro basin kini ang paagi sa Ginoo para mahilayo sa disgrasya nga pwedeng mahitabo kung magdali-dali ko..."

Mao kini ang makatabang sa imong gamay ug dako nga sitwasyon. Kung kini ay pagkatang-tang nimo sa trabaho, Pilia sa gihapon ang imong panlantaw sa mga positibong butang ug isulti kini nawad-an man ko ug trabaho, Apan, karon akong gitoohan nga tagaan ko sa Ginoo ug mas nindot pa nga trabaho."

Nag ingon ang Bibliya... Ug tungod niini si Jehova magahulat, aron siya magmaloloy-

on kaninyo; ug tungod niini pagabayawon siya aron siya adunay puangod kaninyo: kay si Jehova mao ang Dios sa justicia; bulahan kadtong tanan nga nagahulat kaniya. (Isaiah 30:18)

Unsa man ang mahitabo sa imong kinabuhi, Gusto sa Ginoo nga buhaton ug unsay maayo para nimo usa ka plano nga puno sa paglaum ug mga maayong mga butang. Mao nga gihangyo ko ikaw nga mouyon ka Niya.

Magkinabuhi ka sa matag adlaw nga adunay positibo ug malaumon nga kinaiya Ug pillion nimo nga dili mahadlok. Kung buhaton nimo kini imong masinati ang kalipay sa imong kinabuhi.

Pahina 4

MOSALIG SA GINOO TALIWALA SA UNOS

Akong nakat-onan nga lahi pagsalig sa Ginoo sa bisan unsang butang ug ang pagsalig sa Ginoo nga pinaagi sa usa ka butang.

Nakakaplag ako ug kahupayan gikan sa Isaias 43:2-3 Sa diha nga ikaw magaubog sa mga tubig, ako magauban kanimo; ug sa mga kasapaan, kini dili magalapaw kanimo: sa diha nga ikaw magalakaw latas sa kalayo, ikaw dili masunog, ni ang kalayo mosilaub diha kanimo.

3 Kay ako si Jehova nga imong Dios...

Kung ikaw ay nakasinati sa malisud nga sitwasyon, importanting hinomduman nga ang Diyos ang imong kauban, ug pwede nimo Siyang masaligan para tabangan ka.

Pananglitan, Lisud mobarog sa pagtoo kung ang mga naghitabo sa imong kinabuhi murag dili patas, Labi na kung imong gihimo ang maayo ug sakto apan, Apan gibati nimo nga murag dili mahitabo dapat mahitabo.

O kaha nakit-an nimo ang uban nga sayop ang ginahimo, Peru mura ba ug mas maayo

pa ang ilang kahimtang sa kinabuhi! Adunay mga panahon sa atong kinabuhi nga pagbati nimo murag ang tanan malumpag ug wala kay kasigurohan nga ang kasulbaran ang pagpadayon sa pagsalig sa Ginoo.

Nakat-onan usab nako nga gikan sa akong kaagi, Gigamit sa Ginoo kini alang sa akong kaayohan. Kung ang kinabuhi mura na ug mapukan, Gamiton sa Ginoo ang sitwasyon aron kita molambo, Ug mas duol kita Niya, Ug mas gunitan nato ang Bato sa atong kaluwasan- Si Hesu-Ksirto – Siya ang dili gayod matarug bisan kanos-a (Mga Salmo 62:2,6).

PAGLAMBO TALIWALA SA PANAHO SA KALISUD

Pwedeng kataw-anan kini, Apan miabot ako sa punto sa akong kinabuhi nga ang kalisud nga sitawasyo gikonsiderar nga maayo natong higala, Ngano? tungod kay gigamit kini sa Ginoo para tudlo-an ta, ug ihulma ug palambuon ta sa pamaagi nga dili nato mahimo sa atong kaugalingon.

Sa tinuod, Gisulti sa Santiago 1:2-3 2 Mga igsoon ko, isipa nga maoy tumang kalipay sa diha nga igakasugat ninyo ang nagkalainlaing mga panulay, 3 kay kamo nahibalo nga ang

pagsulay sa inyong pagtoo mosangpot sa pagkamainantuson;

Ang mga pagsulay ug pag-antos dili gikan sa Ginoo, Apan gamiton Niya kini para mas molig-on pa kita, ug tabangan kita Niya nga masinati nato ang linaw ug lig-on nga kinabuhi.

Ang mga kalisud sa atong kinabuhi hinungdan nga mahulma ang atong pagkatawo nga maoy angayan para kanato. Kung naksinati ka ug sitwaswon nga murag lisud para nimo, us sa atong kaya, Gitudlo-an ta niini nga mosandig sa Ginoo, Tungod kay kabalo kita nga dili nato kayang sulbaron ang problema sa atong kaugalingong abilidad.

Gusto sa Ginoo nga moduol kita Niya, para mas lig-o ug kusgan bisag naa kita taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi, Gusto Niya nga aduna kitay kalipay diha Kaniya, bisan pa ang mga nahitabo sa atong kinabuhi dili makalipay (Nehemias 8:10)

Pareha sa brilyante ng naporma sa grabe nga presyur, kanunay gigamit sa Ginoo ang mga malisud nga sitwasyon sa Kinabuhi para kita ay magpaubos, Ihulma ang atong kinaiya, parehas sa Iyang dagway... ug giamdam kita sa mga maayong mahitabo sa umaabot.

MAKATABANG KANATO ANG PAGSULAY SA PAGSALIG SA DIYOS

Adunay maangkon nga kagawasan kung mosalig sa Diyos. Kung adunay mahitabo nga dili uyon sa atong gusto, Imbis nga masubo ka ug masakitan, mosalig kita nga nga Ginoo nga adunay mas maayong plano alang kanato, Ug Iyang gitugutan nga mahitabo kini para sa atong kaayohan (Roma 8:28)

Kinahangkan nato kini nga masabtan kay usahay nasakitan kita sa gibuhay ug gitugutan ssa Ginoo sa atong kinabuhi, Pareho anang ang ubang mga tawo miuswag sa ilang mga kinabuhi. Pwedeng magkaroon ka ug panlantaw nga kita ay mas matarung kay sa uban mao nga dapat lamang nga panalangin sa Ginoo.

Pananglitan, Gusto nimo ang promosyon sa trabaho, apan lahi ang gihatagan niini imbis nga ikaw unta. Unasay imong buhaton?

Pwede ka nga masakitan ug tungod niini maapektuhan ang imong espirituhanong kinabuhi. O pwede nimo nga saligan ang Ginoo ug isulti kini, "Ginoo kung kini ang Imong gusto para kanako karon, Moalagan pa gihapon ako sa akong agalon nga may pahiwom sa akong nawong. Ug kabalo ko nga kung gusto Nimo ibutang ko sa uban, Buhaton mo kini sa sakto Nimong panahon.

Napamatod-an ko kini nga mas utokan ang Ginoo kay kanato! Usahay dili Niya ihatag ang atong gusto kay anaa Siyay uban nga plano nga mas mayo pa ug nindot.

Pananglitan, Pabalik-balik na nga gitugutan sa Ginoo sa moagi ako sa lisud ng sitwasyon. Usahay lisud kayo para kanako, Labi na ug nakit-an nako ang ubang mga tawo nga dali kaayo sila nagmalampuson sa gusto nila ug pareho kami ug gusto.

Apan kung gitugutan sa Ginoo nga maagain ko kini, ipasabot kini sa Ginoo kanako ang kaagi sa ubang mga tawo, mao nga masabtan nako ang sakit sa ilang kahiladman ug kini makatabng kanko nga mabuntog kini.

Kung dili sa lisud nga sitwasyon sa akong kinabuhi mga panhitabo nga nakatabang sa akong pagtubo ug kalig-on dili nako matabangan ang mga tawo pareho sa ginahimo ko karon!

Wala nagsa-ad ang Ginoo ug kinabuhi nga walay problema, Apan nagsaad Siya nga dili ta Niya biyaan o pasagdan (Hebreo 13:5) Sa panahon sa kalisud, pwede kita nga makaangkon ug kahupayan ug masabtan nga gihigugma kita Niya ug aduna Siyay plano nga tabangan kita.

ANG GINOO NAGAUBAN KANIMO SA TANANG PANAHO

Dasigon ko ikaw nga mahimong determinado sa imong desisyon nga mosalig sa Ginoo sa tibuok mong kinabuhi. Kung ikaw ay nakisinate ug unos sa imong kinabuhi o kaha dili nimo masabtan ang mga panghitabo, mao kana nga higayon nga mas mosalig ka Niya, bisag unsa man ang imong gihuna-huna ug gibati, bisag unsa pa ang panlantaw nimo sa imong kinabuhi.

Ug samtang ikaw ay misalig sa Ginoo, Hatagan ka Niya ug kalig-on tungod sa Iyang Presensya sa imong kinabuhi.

“Ginoo nagpasalamat ko nga permi ko Nimo nga giubanan sa panahon nga hayahay ug sa panahon sa kalisdanan. Unta tabangan ko Nimo nga mas duol kanimo labi na sa akong kinabuhi nga murag walay hinungdan, Misalig ako Kanimo, ug kabalo ko ng molihok Ka para sa akong kaayuhan. Sa Ngalan Ni Hesus, mao kini ang akong pag-ampo, Amen”

Hinumdumi nga ang imong giagian karon dili kini molungtad ug dugay, Kung makasinati ako ug lisud nga kahimtang, Gusto nako nga pahinumduman ang akong kaugalingon, “kini ay lumalabay lang.” Temporaryo, Mosalig ka sa Ginoo ug pagsagdi Siya nga hatagan ka Niya ug kalipay taliwala sa imong pagsulay.

Makatabang pud ang pagabilin sa mga Pulong sa Ginoo ug palig-onon ang kaugaingon pinaagi sa nga bersikulo sa Bibliya pareha sa Isaias 41:10 Ayaw kahadlok, kay ania ako uban kanimo; ayaw pagtalaw, kay ako mao ang imong Dios; palig-onon ko ikaw; oo, buligan ko ikaw; oo, ituboy ko ikaw sa toong kamot sa akong pagkamatarung.

Unsa man ang iming giagian karon, Gidasig ko ikaw nga maghulat lang ug ayaw ug atras, magdesisyon ka nga aduna kay maayong kinaiya ug magpadayon sa pagsalig sa Ginoo, Tungod kay Si Hesus ang imong kauban sa matag unos sa imong kinbuhi, ug Mahimo kang makusganon.

Pahina 5

TANANG BUTANG BAG-O

Kung napakyas ka ug pagbati nimo nga wala na kay paglaum, Dako ug ikatabang ang pag huna huna sa mga gibuhad sa Ginoo kanimo sa mga milabay nga panahon sa imong kinabuhi. Makapalig-on usab sa imong kahiladman kung imong hunahunaon ang Iyang pag kamatinud anon sa ubang mga tawo mga tawo nga pareha nimo nga nagkinahanglan ug tabang sa Ginoo.

Imo bang namatikdan sa Bibliya ang mga tawo nga gihatagan sa Ginoo ug bag-ong sinugdanan?

Si Moises tigulang na nung nahimamat ug gitawag siya sa Ginoo para iyang giyahan ang Israelita, Sa wala pa siya migahin ug 10 ka tuig didto sa disyerto! Wala Siya masayod mahitungod sa plano sa Ginoo, (Exodus 1-4)

Si David usa ka mapainub-sanong magbalantay sa karnero, Gitawag sa Ginoo nga mahimong hari sa Israel. Dili siya dungganon ug usa lang ka ordenaryong tawo. Ang pinaka ulahi nga napian nga mahimong hari. Peru gigamit sa sa Ginoo aron giyahan ang iyang bayan. (1 Samuel 16)

Si Pedro nga Apotoles Ni Kristo Hesus, Gipasaylo ug gipili nga magtudlo ug himayaaon ang Diyos. (Lucas 22:54-62; Juan 21; Mga buhat 3)

Si Pablo, Sa una manlulutos sa mga sumusunod sa Ginoo. Siya ay nabag- o samtang didto siya sa dalan paingon sa Damasco ug siya usab ang sagsulat sa dako nga bahin sa sa bag-ong pakig-saad. (Mga Buhat 9:1-22)

Kung imong huna hunaon ang mga tawo sa Balaang Kasulatan ng gipasaylo sa Ginoo, Giluwas ug gigamit pag-ayo, magduha-duha pa ba ikaw nga mahimo usab kini sa Ginoo alang kanimo?

Ang atong Ginoo, Siya ang Ginoo sa paglaum, Ikaduhang higayon, ug bag-ong sinugdanan ang mahimo Niya sa imong kinabuhi.

PANGLANTAW SA PAGLAUM

Imong huna-hunaon nga ang paglaum maoy angkla or timon sa atong kinabuhi, Kung ang palibot ay ngit-ngit ug wala kitay makit-an nga kasulbaran, kana ang panahon nga ang paglaum ay kingahanglan ug pagpahinumdom kini kanato nga ang pag-ong sinugdanan ay paingon na.

Kung kapoy na kita ug moatras na, Ang paglaum ang nagpadayon sa kusog sa atong kabobot-on ug padayon nga gunitan ang mga saad sa Ginoo pinaagi sa pagtoo.

Pag-usab ang paglaum ang tinood nga atong masaligan, Mao kini ang positibong kinaiya ug malipayon nga naghandom sa maayong mahitabo.

Sa 1 Teasonica 5:8, Apan, maingon nga kita iya man sa adlaw magmahusay kita sa hunahuna, ug magsul-ob kita sa kotamaya nga mao ang pagtoo ug paghigugma, ug sa salokot nga mao ang paglaum sa kaluwasan.

Sultian ko ikaw nga imong suklan ang imong huna huna ug mga pulong. Sa imong pagmata sa sayo sa kabuntagon, ayaw paghuna-huna pareha anang, Tingali makalingkawas ra siguro ko niining adlaw.

Apan molaum ka sa mga maayong butang gikan sa Ginoo, maghuna-huna ka ug ideklara kini nga mga butang.

Ginoo, Kini nga adlaw nagpasalamat ako kanimo! Kabalo ko nga gihigugma ko Nimo ug aduna Kay maayo nga plano sa akong kinabuhi, Kung wala Ka Ginoo wala gyod koy mahimo, Apan tungod Kang Kristo makaya nako ang pwede nga akong buhaton, Sa Imong tabang

Ginoo makabaton ko ug maayong kinaiya ug positibong huna-huna.

Ug molaum ka sa imong kalampusan ug bag-o nga sinugdanan. Isulti mo kini, "Kini ang adlaw sa akong kadaugan!"

Kinahangalan nga mahibaw-an nato nga dili ta mahimong mabuhi nga sumala sa atong pagbati kung gusto nato nga adunay positibo nga kinabuhi nga puno sa paglaum. Kung ang atong gibati ay negatibo ug kita magpadaug niini, Ug molabay lang kini.

Ayaw na ug hulata nga mabatian nimo nga adunay kay paglaum, Apan imong desisyonan nga molaum ka, Kung ikaw magdesisyon ka nga maghuna-huna ug positibo, Kada adlaw adunay huna-huna nga puno sa pagtoo, Ug ang imong pagbati musunod kini sa imong desisyon!

MOGAWAS KA SA IMONG TOLDA

Daghang katuigan ang milabay, nangutana ko sa Ginoo, nganong wala nay espesyal nga nahitabo sa akong kinabuhi? Ang Ginoo nakigsulti sa akong kinabuhi" Joyce gihimo man gihapon nako ang tanan. Nasanay naman gud ka sa akong mga gihimo nga ingon ana."

Gusto sa Ginoo nga matingala sa ka sa Iyang gihimo sa imong kinabuhi... nga peri nato

makit-an ang mga katingalahang gihimo Niya sa atong kinabuhi. Ngano? Tungod kay kung makita nato permi ang pagkahibulongan Niya, dili kita mawad-an ug paglaum.

Tan awon nato ang istorya ni Abraham...

Gipanalanginan sa Ginoo si Abraham siya ang iyang asawa nga si Sarai nga walay anak. Gisulti ni Abraham, Ug mitubag si Abram: O, Ginoong Jehova, unsay igahatag mo kanako, sa nagatan-aw ka nga ako walay anak, Ug iyang gipagula siya ug miingon kaniya: Hangad ka karon ang langit ug isipa ang mga bitoon, kong arang mo ba sila maisip. Ug siya miingon kaniya: Maingon usab niana ang imong kaliwatan." (Genesis 15:2,5)

Bisan sa sitwasyon sa kinabuhi ni Abrahan malisud, Gidala siya sa Ginoo sa gawas sa iyang tolda para ipahinumdon kaniya nga kaya buhaton sa Ginoo bisan pa ang imposibling butang.

Nagtoo ako nga permi anaa kita "Sulod sa atong tolda," nakatutok lang sa atong mga problema, Mao nga gisulti sa Balaang Kasulatan nga magatutok kang Jesus nga mao ang mag-uugmad ug maghihingpit sa atong pagtoo, nga tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan miantus sa krus, sa walay

pagsapayan sa pagkamakauulaw niini, ug karon nagalingkod siya diha sa too sa trono sa Dios. (Hebrehanon12:2)

Sa mga panahon nga mag-ampo kita, nagbasa sa pulong sa Ginoo o kaha namalandong sa gibuhat sa Ginoo kaniadto sa atong kinabuhi, kini naghatag ug paglaum. Pareho ni Abraham, nagsugod ako sa paghuna-huna, Ug buhaton kini sa Ginoo para kanako!

Kana lisod ang kinabuhi mawadan ta sa kadasig, mogawas ta sa atong tolda, ug paminawon nato ang mensahe sa Ginoo para kanato. Kung buhaton mo kini, Masabtan nimo nga nagapabot lang ang Ginoo ug saktong panahon ug ipakita kanimo ang Iyang kahibulongang butang.

TALIWALAWA SA MALISUD NGA SITWASYON

Dali nga adunay paglaum alang sa ubang tawo. Dali kaayo isulti sa uban "Kaya na nimo, mosalig lang ka sa Ginoo ug tabangan ka Niya."

Apan, lahi nga diskusyon na kung ikaw na ang anaa sa sitwasyon. Kasagaran moatras kita ug mawad-an ug paglaum.

Apan, dili pa ulahi ang tanan! Pwede pa gahipon ka magsugod ug utro pinaagi Ni Kristo. Ang imong naagian kaniadto dili mo kini ang imong destinasyon, Kung dili ka mawad-an ug paglaum, Ug pasagdi nga molihok ang Balaang Espiritu, dili lang ibalik sa Ginoo ang nawala nimo, Apan himoon pa Niya nga mas maayo ang imong kinabuhi.

Gisulti sa Joel 2:25-26 – sa diha nga imo kining pagabasahon, sa kinasing-kasing gayod. Dawaton mo kini karon.

Ug akong pahaulian alang kaninyo ang mga tuig nga gikaon sa dulon, sa lukton, ug sa ulod nga hantatawo, ug sa ulod nga dangaw-dangaw, ang akong daku nga panon sa mga sundalo nga akong gipadala sa inyong taliwala.

Ug kamo mangaon sa kadagaya ug mangatagbaw, ug managdayeg kamo sa ngalan ni Jehova nga inyong Dios, nga nanalangin sa dakung kahibulongan kaninyo; ug ang akong katawohan dili na gayud pagapakaulawan.

Ingon nga usa ka tawo nga sakto na ang edad, Nagtoo ko nga tungod kay giabusaran ako nung bata pa lang ako, Kini na ang miguba sa akong kinabuhi, Gibati nako nga dili na mamaayo ang akong kinabuhi, pareha sa kinabuhi sa ubang tawo.

Apan possible ang tanang butang sa Ginoo!
Kung mura ug wala nay paglaum, ang nakit-an
sa Ginoo ay bag-ong sinugdanan. Gusto Niya
nga kuhaon ang sakit sa atong kasing-kasing,
Iya kining ayuhon ug mas panalanginan pa Niya
ang atong kinabuhi!

Tan awon nato ang Isaias 61:7 Puli sa inyong
kaulawan kamo makabaton ug pilo; ug puli sa
pagkawalay dungog sila magakalipay sa ilang
bahin: busa sa ilang yuta sila makapanag-iya
ug pilo; ang kalipay nga walay katapusan anha
kanila.

Kanunay kung gisulti sa Ginoo, Kung ang unang
plano napalpak, Peru Siya adunay ikaduhang
plano ug kini mas maayo kay sa nauna nga
plano! Ang Ginoo, Ginoo Siya sa pagkig-uli ug
mga bag-ong sinugdanan, Kung pasagdan lang
nimo Siya sa imong kinabuhi, Tagaan ka Niya
ug bag-ong sinugdanan nga mas maayo pa kay
kani-adto!

Pahina 6

UNSAON PAGKAHIMONG KUSGAN KUNG IKAW NALUYA?

Kitang tanan naagian nato nga naluya tungod sa lain-laing hinungdan, Apan ayaw itugot nga ang mga panghitabo maoy mokontrol sa imong emosyon.

Gusto ni satanas nga pun-on ang atong hunahuna sa mga negatibong panghuna-huna, para kini ang hinungdan nga mawad-an kita ug kalipay. Siya ang naghatag kanato ug kaluya, ug gusto niya nga ebagsak ka pinaagi sa emosyonal, espirituwal ug pinansyal sa aspeto sa atong kinabuhi.

Si Hesus ang naghatag ug kadasig sa atong kinasuloran, Ug gusto Niya nga Ibangaon ta, Gusto Niya nga malimin ta sa Iyang kamatuoran, Kalinaw ug kalipay. Gusto Niya nga molaum ka sa mga maayong butang para sa atong kaugmaon ug mapuno ta sa paglaum.

Matag-usa, nakaagi ug kapakyasan sa atong mga plano ug pangandoy sa kinabuhi. Kung

ang mga panghitabo dili uyon sa atong gusto, normal lang nga maluya ka ug mobati ug ka walay gana..

Kinahanglan ta nga mag-amping sa ingon ani nga pagbati, Tungod kay kung magpabilin ta niini, paingon sa depresyon ug grabe nga kasubo.

Gisulti sa Awit 30:5,... Kay ang iyang kasuko umalagi lamang; Ang iyang kalooy alang sa tibook kinabuhi: Ang paghilak mopabilin sa kagabhion, Apan ang kalipay moabut sa kabuntagon.

Adunay mga butang nga maghatag ug temporaryong kasubo, Apan dili ta pwede nga magpuyo sa kasub-anan, Ang kaaway mapahimuslanon magdala pa kanato ug mas garabe ug seryosong problema.

Bisan pa, kung mapakyas ta, sa Ginoo pwede nato nga maangkon ang kadaugan, Pwede ta nga moduol Kaniya para sa bag-ong paglaum ug kalig-on para makatindog ta ug utro.

HATAGI'G PAGTAGAD ANG IMONG GIBATI

Kung nakasinati na ikaw ug depresyon, kabalo ka nga kini tinuod, pagbati nimo nga nag-inusara ka lang ug walay paglaum... mura ba

ug ang tanan sa atong kinabuhi matumba na o mobagsak na.

Ang depresyon pwede nga hinungdan sa dili balanse nga kemikal sa pesikal nga lawas sa usa ka tawo, Ug dili kini lalim, Adunay mga higayon nga ang Ginoo mogiya sa tawo sukwahi sa usa ka doktor o sikolohiya nga pwedeng makatabang sa hinungdan sa usa ka problema. Mitoo ako nga ang kahibalong medikal ay gikan sa Ginoo ug kini ang pwede Niyang gamiton nga mga kagamitan.

Sa ingon niini, para sa mga tawo, Ang depresyon adunay kalambigitan usab sa espirituwal ng aspeto sa tawo. Gigamit ni satanas ang depresyon para kawaton ang kagawasan ug gahum nga espiriyuwal sa usa ka tawo gusto niya mapuno ang atong mga hunahuna sa dautan aron sa ingon niana, maluya ang imong emosyonal nga kaparte sa imong kinabuhi.

Apang gusto sa Ginoo nga gawasnon ta sa depresyon, Gusto Niya nga hatagan ta ug kalipay ug paglaum sa mga maayong butang, Para makighiusa ta Niya, kinahanglan ta nga magkinabuhi dili nakiuyon sa atong gibati.

Kanunay kung gisulti nga ang atong mga pagbati pwede nga maoy atong kaaway.

Dali kaayo madala ang atong pagbati, Apan kinahanglan nato kini nga masayran nga ang atong pagbati pabag-o bag-o!

Dili kinahanglan sundon ang huna-huna o pagabati nato nga sukwahi sa kamatouran nga gisulti sa Ginoo mahitungod kanato.

Sa daghang katuigan sa akong kinabuhi, nakaagi ko ug depresyon. Momata ko sayo sa buntag ang akong gibati ay depresyon. Kini ang kaugalingon nako nga panghuna-huna, Ug wala nako nasabtan nga ang kaaway ang nagsulod niini sa akong huna-huna.

Hangtod nga gipaduol ko sa Ginoo sa Iyang Presensya, ug nagsugod ko nga magtuon sa Iyang mga Pulong. Akong nakat-onan nga dili nako sundon ang tanan nga pagbati ug huna-huna, nagsugod ko nga sultian nako ang aking kaugalingon, "Dili ko mawad-an ug kadasig ug dili ko magmasub-anon!"

Kanunay aduna kitay pagbati dili kini mawala. Bisan pa, naa kanato ang pagpili kung itugot nato o dili ang atong pagbati nga maoy mokontrol sa atong kinabuhi.

SUSIHA ANG IMONG PANGHUNA-HUNA

Ang huna-huna adunay importanting papel sa kadaugan kontra sa pagkaluya ug depresyon.

Kabalo ka ba nga ug unsay imong gihuna-huna maka-apekto kini sa imong kinabuhi?

Gisulti sa Mga Panultihon 23 :7 Kay maingon nga siya nagahuna-huna sa sulod sa iyang kaugalingon, sa ingon niana mao man siya....

Ang atong huna-huna gamhanan! Kung pilion nato maghatag ug pagtagad sa mga negatibong butang mahitungod sa atong kaugalingon o sa mga negatibo nga nahitabo kanato, kini maoy magdala kanato sa pagkaluya ug depresyon.

Pila katuig na ang milabay, Nakipag-away ko sa kanser sa akong suso o tutoy, Ug kini ang pina-kadako nga problema sa akong kinabuhi. Kabalo ko nga mas mograbe ang sitwasyon kung ang akong huna-huna nakatutok sa negatibo.

Katong panahuna, gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing para maoy sulod sa akong huna-huna kini nga mga butang. Ug maoy akong isulti sa akong kaugalingon. Maghuna-huna ko ug magsulti:

"Ginoo, kabalo ko nga gihigugma ko nimo. Misalig ko nga imong gitugutan kini nga mga panghitabo para sa akong kaayohan sa mga nahigugma Kanimo ug Imong gitawag sumala sa Imong katuyoan. Misalig ako Kanimo, ug dili

ako mahadlok...” (Roma 8:28, 35-39; Josue 1:9; Mga Panultihon 3:5)

Kung permi nimong basahon ang pulong sa Ginoo, Kini ang maitanum sa imong kasing-kasing ug magdala ug pagkabag-o sa imong kinabuhi.

Gisulti sa Hebreo 4:12 Kay ang pulong sa dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Kini adunay abilidad nga usbon ang imong panlantaw sa kaugalingon ug kaugmaon.

Mintras puno ang imong huna-huna sa mga gisulti sa Ginoo mahitungod sa imong kauglingon ug imong angkonon ang mga saad sa Ginoo kanimo. Mao kini ang paghatag ug paglaum kanimo ug pagtoo.

TAMBAG SA BIBLIYA MAHITUNGOD SA DEPRESYON

Sa giingon ko, Ang depresyon usahay tungod sa mga kimikal sa pisikal nga lawas sa tawo, Mao nga importante nga tugutan ang mga doktor para matabangan sumala usab sa giya sa Ginoo. Bisan pa ug mokonsulta ta sa doktor, Mas maayo pa gihapon nga atong itugyan ang atong pagsalig sa Ginoo nga atong mananambal.

Ang depresyon usahay usa ka pakipag-away espirituwal... Ug ang Pulong sa Ginoo gitudloan ta kung unsaon nato kini suklan.

Gisulti sa Isaias 61:3... Ang lana sa kalipay, puli sa pagbalata; ang bisti sa pagdayeg, puli sa espiritu sa kasub-anan;

Pwede nga dili nato permi bation ang pagdayeg sa Ginoo, Apan kung kita mag-ampo ug magpasalamat Kaniya tungod sa Iyang kaayo ,kini ang epektibo nga hinagiban para suklan ang pagka walay gana ug depresyon.

Kini nagpasabot lamang nga atong gi- imbitahan ang Presensya sa Ginoo sa atong sitwasyon, nga maghatag kanato ug kusog, Kalinaw, ug kalipay. Gisulti sa Filipos 4:4 Pagkalipay kamo kanunay diha sa Ginoo; usbon ko ang pag-ingon, Pagkalipay kamo!

Ang pagdayeg sa Ginoo taliwala sa atong lisud nga kaagi usa ka maayong butang nga pwede natong buhaton. Ngano? Tungod kay kung atong itutok amg atong panlantaw sa Ginoo ug sugdan nato ang maglipay sa Iyang mga maayong gihimo, Atong gipamatud-an nga mas dako ang Ginoo kay sa atong mga problema.

Maayo ang Ginoo sa tanang panahon, bisan unsa pa ang nanghitabo sa atong kinabuhi. Siya ang gigikanan sa atong kusog, ug pwede ta

nga moduol Kaniya bisan unsang orasa gusto nato aron Iya kitang tabangan.

Gisulti sa Mga Salmo 16:11 ...Sa imong presensiya anaa ang kahupnganan sa kalipay; Sa imong toong kamot adunay mga kalipayan nga sa walay katapusan.

Kung atong simbahon ang Ginoo, atong gi-imbatar ang Iyang presensya sa atong kinabuhi. Iyang pulihan ang atong kaluya ug kaguol sa Iyang kalipay ug kalinaw nga naghatag kanato ug paglaum ug bag-ong kinabuhi taliwala sa sitwasyon nga atong giatubang.

Dili nato mahimong bag-ohon permi ang mga nanghitabo sa atong kinabuhi, Apan ang Presensya sa Ginoo kaya Niya kitang bag-ohon ang atong huna-huna, pagbati, ug panlantaw sa kinabuhi.

PASAGDI NGA TANGTANGON SA GINOO ANG IMONG SAKIT

Makasinati pa gihapon kita ug sakit ug kapakyasan sa kinabuhi, Apan dili nato tugutan nga mga nanghitabo karon maoy moguba sa atong ugma.

Aduna kitang kapilian, Pwede nato nga kalimtan ug biyaan ang mga panghitabo sa atong

kinabuhi nga nagtahag ug kaluya sa atong kasing-kasing ug depresyon, Ug motutok ta sa mga maayong butang nga gi-andam sa Ginoo para sa atong ugma.

Gisulti sa 1 Pedro 5:9 ...suklan ninyo ang dautan (ang yawa) imporatante nga atong suklan dayon ang naghatag ug kaluya sa atong kasing-kasing ug depresyon, Tungod kay kung atong itugot kini nga magpabilin sa atong kinabuhi, mas malisdan ta nga suklan kini!

Nasulti ko na kini: Kung dili ka magpalimbong sa gihimo ni satanas, dili na ka niya ulipon; ug kung dili ka niya maulipon, dili ka niya pweding mahimong magul-anon.

Sa sunod kung makasinati ka ug sitwasyon mga murag mopaluya kanimo, Moduol ka sa Balaang Espiritu ug pasagdi Siya nga pun-on ka Niya sa paglaum, Pilon nimo nga mosalig sa gisulti sa Ginoo okay sa matabunan ka sa imong gibati, maghuna-huna ka ug positibo ug magsulti ka ug positibo, paglaum nga gikan sa Pulong sa Ginoo.

Ayaw itugot ang kaluya ug depresyon nga maghari sa imong kinabuhi, Tuguti nga lig-onon ka sa Ginoo sa paglaum...

Tungod kay bisag unsay nahitabo sa imong kinabuhi, Ang Ginoo andam nga motabang

kanimo ug tangtangon ang imong sakit... Ug
mohimo Siya ug mga maayong butang sa
imong kinabuhi.

KATAPUSAN

IKAW BAY ANAA SA MALISUD NGA KAHIMTANG?

Kung anaa ka sa lisud nga kahimtang karon, Gusto nako nga mahibaw-an nimo karon nga gihigugma ka sa Ginoo. Naki-an Niya ang tanan nga nahitabo sa imong kinabuhi, naga uban Siya kanimo, Ug gusto ka Niyang tabangan.

Gisulti sa mga Salmo 34:18 Ang Ginoo haduol niadtong mga dugmok ug kasingkasing, Ug nagaluwas siya niadtong mahinulsulon sa espiritu. Kung nasakitan ta modamay ang Ginoo kanato.

Siguro nag-atubang ikaw ug usa imposibling kahimtang. Apan gusto nako nga imong mahibaw-an nga ang Ginoo makahimo ug mga bag-ong butang sa imong kinabuhi. Pwede Niya nga sulbaron ang imong mga problema ug mohimo Siya ug mga kahibolongang butang sa imong kinabuhi.

Kung ikaw ay nag-atubang sa sitwasyon nga sa imong panlantaw dili nimo kaya,

Gihangyo ko ikaw nga mag-ampo karon:

Ginoo, Nagkinahanglan ako Kanimo karon, nagsulti Ka nga gihigugma Mo ako, Ug nakitan Nimo ang akong sitwasyon karon... ug bisan pa sa akong gibati, Akong pilion ang mosalig sa Imong mga Pulong, Taliwala sa tanan nakong naagian, Motutok ako Kanimo sa Imong tabang. Kinahanglan nako ang Imong kusog aron nga akong suklan ang akong gibati nga pagkaluya. Tabangi ako nga mohatag ug magtagad alang Kanimo. Mihangyo ako nga mahimo Kang tinood sa akong kinabuhi... Ug lig-una ko sa akong pagpadayon sa kinabuhi. Tabangi ko Ginoo nga akong masinati ang Imong gugma ug Presensya. Akong isurender ang akong kinabuhi Kanimo. Kini maoy akong pag-ampo sa Ngalan Ni Ginoong Hesus, amen.

Ako kang gihangyo nga imong basahon ang mga Bersikulo sa Biliya. Ako na kining napamatud-an sa akong kasinatian nga bagohon ka sa mga Pulong sa Ginoo ang imong huna-huna, pagbati ug panlantaw sa kinabuhi.

Gisulti sa Jeremias 29:11 Kay ako mahibalo sa mga hunahuna nga gihunahuna ko alang kaninyo, nagaingon ang Ginoo, mga hunahuna sa pakigdait, ug dili sa kadautan sa paghatag kaninyo ug paglaum sa inyong kaugmaon.

Kanunay nimong hinumduman nga kauban nimo kanunay ang Ginoo, Siya ang Ginoo sa mga imposibleng butang Siya lang ang makahimo ug milagro sa tanang sitwasyon.

GIHIGUGMA KA SA GINOO

...gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan: busa uban sa mahigugmaong-kalolot gidani ko ikaw. **Jeremias 31:3**

Kay ang mga bukid kaha mapapha, ug ang mga bungtod mabalhin; apan ang mahigugmaong-kalolot dili mobulag kanimo, ni ang akong tugon sa pakigdait mabalhin, nagaingon si Jehova nga adunay kalooy kanimo. **Isaias 54:10**

Nagaisip ikaw sa akong mga pagsuroy-suroy: Ibutang mo ang akong mga luha sa imong botella; Wala ba sila diha sa imong basahon? **Mga Salmo 56:8**

Sa wala pa ikaw buhata nako diha sa tiyan naila ko na ikaw, ug sa wala pa ikaw mogula sa tagoangkan gibalaan ko na ikaw; gitudlo ko ikaw nga manalagna alang sa mga nasud. **Jeremias 1:5**

TABANGAN KA SA GINOO

*Ayaw kahadlok, kay ania ako uban kanimo; ayaw pagtalaw, kay ako mao ang imong Dios; palig-onon ko ikaw; oo, buligan ko ikaw; oo, ituboy ko ikaw sa toong kamot sa akong pagkamatarung. **Isaias 41:10***

*Oo, bisan magalakaw ako latas sa walog sa landong sa kamatayon, Ako walay kahadlok sa bisan unsa nga dautan; Kay ikaw nagauban kanako; Ang imong baras ug ang imong sungkod, kini nagapalig-on kanako. **Mga Salmo 23:4***

*Gipangita ko si Jehova, ug gitubag niya ako, Ug giluwat niya ako gikan sa tanan ko nga mga kahadlok. **Mga Awit 34:4***

*Sa diha nga ikaw magaubog sa mga tubig, ako magauban kanimo; ug sa mga kasapaan, kini dili magalapaw kanimo: sa diha nga ikaw magalakaw latas sa kalayo, ikaw dili masunog, ni ang kalayo mosilaub diha kanimo. **Isaias 43:2***

ANG GINOO ANG IMONG PAGLAUM

Kay ako mahibalo sa mga hunahuna nga gihunahuna ko alang kaninyo, nagaingon si Jehova, mga hunahuna sa pakigdait, ug dili sa

*kadautan sa paghatag kaninyo ug paglaum sa inyong kaugmaon. **Jeremias 29:11***

*Bantayi ang inyong pagkinabuhi nga mahigawas kini sa pagkamahigugmaon ug salapi, ug himoa nga matagbaw kamo sa inyong mga ginabatonan karon; kay siya gayud mao ang nag-ingon, "Dili ko gayud ikaw pagapahikabsan ni pagabiyaan." **Hebreo 13:5***

*"Kay sa Dios walay butang nga dili mahimo." **Lucas 1:37***

*Itugyan mo kang Jehova ang imong palas-anon, ug siya magasapnay kanimo: Dili gayud niya pasagdan nga mabalhin ang matarung. **Mga Awit 55:22***

*Sa panahon nga mahadlok ako, lbutang ko ang pagsalig ko diha kanimo. **Mga awit***

ANG GINOO ANG IMONG KAHUPAYAN UG KALIG-ON

lyang ginaayo ang kasingkasing nga nangadugmok, Ug ginabugkosan niya ang ilang mga samad. **Mga Awit 147:3**

Siya nagahatag ug gahum niadtong maluya; ug kaniya nga walay kabaskug nagadugang siya ug kusog.

Bisan pa ang mga batan-on mangaluya ug makapuyan, ug ang mga batan-on mangapukan sa hilabihan gayud:

Apan kadtong nagabuhat kang Jehova magabag-o sa ilang kusog; sila manlupad pinaagi sa mga pako ingon sa mga agila; sila manalagan, ug dili makapuyan: sila manlakaw, ug dili mangaluya. **Isaias 40:29-31**

Umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan, ug papahulayon ko kamo. **Mateo 11:28**

Ang Dios mao ang atong dalangpanan ug kalig-on, Madali nga katabang sa atong kalisdanan. **Mga Awit 46:1**

PAG-AMPO ALANG SA KALUWASAN

Gihigugma ka sa Ginoo, ug gusto Niya nga aduna kay personal nga relasyon Niya. Kung wala pa nimo gidawat Si Kristo Hesus, ingon nga imong manluluwas, Pwede nga imo kining buhaton karon, Ablihi ang imong kasing-kasing para Kaniya ug iampo nimo kini..

Ginoo, akong giangkon karon nga nakasala ako batok kanimo, Pasaylo-a ako, magasaad ako nga motoo sa Imong Anak nga Si Hesus, Mitoo ako nga namatay Si Hesus para kanako-giangkon Niya ang akong mga kasal-anan didto sa Krus sa kalbaryo nung Siya ay namatay. nagatoo ako nga Siya mabanhaw pag-usab gikan sa mga patay, Akong itugyan karon ng orasa ang akong kinabuhi kang kristo Hesus, Salamat Amahan, sa Imong gasa nga pagpasaylo ug sa kinabuhi nga walay katapusan. Tabangi ako Ginoo nga magkinabuhi alang kanimo, Sa Ngalan Ni Kristo Hesus, Amen,"

Sa sa imong pag-ampo nga gikan sa kasing-kasing, Gidawat ka sa Ginoo, Gilimpyohan ka ug gipahingkawas ka sa espirituwal nga kamatayon, Sugdan nimo ug basa kini nga mga bersikulo ug iampo sa Ginoo nga makig-sulti

Siya kanimong samtag magpadawon ka sa imong paglakaw sa imong bag-ong kinabuhi.

Juan 3:16; 1 Juan 4:14-15; 1 Juan 5:1;

1 Corinto 15: 3-4 ;

1 Juan 5: 12-13; Efeso 1:4; Efeso 2:9-9;

1 Juan 1:9

Mag-ampo ka sa Ginoo nga makakita ka ug usa ka simbahan nga nagatoo sa Pulong sa Ginoo o BIBLIYA, Aron molambo ka sa imong relasyon kang Krsisto Hesus, Giyahan ka Niya Paingon sa kinabuhi nga madagayaon ug magmadaugon!

BAHIN SA TAGASULAT

Joyce Meyer sa New York ang usa sa nagsulat sa pinakamahal ug nanguna nga magtutudlo sa Bibilya sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa Joyce Meyer nga ministryo nagtudlo siya ug practical ug prangka, Dayag siya nga nagpaambit sa iyang kasinatian ug gitudloan ang milyon nga mga tawo para sa pag apply sa mga prinsipyo sa Biliya sa ilang mga kahimtang ug sa katapusan makakaplag sila ug paglaum ug pagpahiuli pinaagi kang Kristo Hesus. Ang iyang libro nga nakigbisog sa natad sa huna-huna nahimong usa sa mahal ug nanguna sa dugay nga panahon, Gitudloan ang mga tawo unsaon pagbuntog ang giyera sa ilang huna-huna ug "huna hunaa kung unsa ang ilang guhuna-huna." Joyce napahigayon ug komperensya sa tibuok United States ug sa tibuok kalibutan, Ug kada adlaw malipayon nga nagahimo sa iyang programa sa pagsibya sa TV, radio ug online sa milyon kapin sa 100 nga mga sinultian. Siya usab ang nagsulat ug 130 kapin nga mga libro, nga gihubad ngadto sa 155 gihiusa nga sinultian.

JOYCE MEYER MINISTRY

Nagpa-ambit Ni Kristo – Mahigugmaon sa mga Tawo

Pinaagi sa media nag tudlo kami sa mga tawo unsaon mga ma apply ang Biblical nga kamatuuran sa matag aspeto sa kinabuhi ug mag awhag sa mga tawo sa Diyos nga alagaran ang mga tawo sa ilang palibot. pinaagi sa among bukton sa misyon, Kamot sa paglaum o (HAND OF HOPE), naghatag kami sa tibuuk kalibutan nga makitawhanong tabang aron mapakaon ang gigutom, mga biyuda ug mga ilo, ug maabut ang mga tawo sa tanan nga edad ug sa tanan nga kahimtang sa kinabuhi Joyce Meyer nga ministeryo gitukod nga pundasyon sa pagtuo, integridad ug dedikado nga mga tagasuporta nga ning-ambit sa panawagan.

* * *

Aron makadawat dugang nga pagdasig gikan sa Mga Ministeryo ni Joyce Meyer, palihug duawa: tv.joycemeyer.org